



Чурапчыга күн тахсар!
САНА ОЛОХ

12+

2022 сүл
Тохсунньу
14 күнэ
Бээгинсэ
№ 1 (11827)

Чурапчы улуунун хаһыата ● ХАҢЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР ● sanaoloh

Бээгинсэ тохсунньу 14 > субуота тохсунньу 15 > баскыһыанньа тохсунньу 16 > бэнидизинник тохсунньу 17 > олтуорунньук тохсунньу 18 > сарада тохсунньу 19 > чаппиор тохсунньу 20

Тохсунньу 13 күнэ – Арассыыйа бэчээтин күнэ!

**УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ,
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИО, ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ И ВЕТЕРАНЫ
ОТРАСЛИ!**

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас – всех, кто работает со Словом – с Днем российской печати!

История российской печати насчитывает уже более трех веков. Большая история! В 1703 году указом Петра Великого началось издание первой печатной российской газеты «Ведомости». В 1887 году вышли «Якутские епархиальные ведомости», а в 1892 году начали печататься «Якутские областные ведомости».

Если первые газеты удивлялись, то скоро человечество уже не представляло своей жизни без печатного газетного слова. Появилось понимание значения печатных изданий для развития общества. Была огромная разница в информации, публикуемой в газетах, и той, что распространялась слухами, пересказами, дополняясь фантазиями рассказчика.

Именно вы освещаете все стороны нашей жизни, создаете объективный, многогранный и живой облик нашей страны и республики. Именно вы организуете диалог между властью и обществом, став важным звеном этого диалога.

Оперативно и качественно передавать новости, анализировать жизнь во всех ее проявлениях – ваша задача, и вы прекрасно справляетесь с ней.

Сегодня в Якутии зарегистрированы сотни средств массовой информации, растет число интернет-изданий. Современная пресса в Якутии развивается хорошими темпами, на высоком профессиональном уровне, при этом сохраняя традиции.

Осваивая новые площадки, новую подачу новостей, вы тем самым двигаете прогресс вперед, создавая новую мировую историю.

Мы с вами работаем ради единой цели – чтобы жизнь якутян стала лучше, и каждый из нас мог гордиться своей Родиной. Уверен, что общими усилиями мы обязательно добьемся многого. Особенно в этот значимый для всех год – в год начала нового столетия исторического пути развития нашей республики.

Отдельное спасибо – нашим ветеранам СМИ, которые много душевных сил отдают своему призванию!

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю, чтобы ваше слово всегда служило во благо родной республики и всех якутян! Вдохновения вам и радости от своей профессии, любви к ней, и к тем людям, ради которых вы работаете! Мира, добра и здоровья вам и вашим близким!

**Айсен НИКОЛАЕВ,
Глава Республики Саха (Якутия).**

**Ытыктабыллаах аабааччыларбыт, сурутааччыларбыт,
эрэдээксийэ бэтэрээннэрэ, уопсастыбаннай кэрэспэдьиэннэрбит,
уонна эрдээксийэ кэлэктиибэ!**

Сахасиринүрдүнэнтэхсаророуонхаһыаттаралартийнайхаһыатонкулуттан, оноһууттан сабалаан, сэбиэскэйд былаас кэмнэригэр Союус, Обком, Райком үлэтин-хамнаһын, оройуон дьонун-сэрэтин сырдатан, кэлсэн кэлбиттэрэ. Хас да келүөнэ аабааччы онон сырдатан улаатан, үлэлэн кэллээ. Союус ыһыллыытын да кэмнэригэр, Бырабыыталыстыба өйбүлүнэн, тохтообото. Күн бүгүнгүгэр бизри судуарыстыбаннай бүддьүөттүн үбүлэнэн, хаһыаттар уруккуларын курдук тахса тураллар. Билинни үйгэ ыччат ытыһыттан ыһыктыбат тэрилин нөҕүө аан дойду бары сонуннарын истэ-билэ олоһор кэмнэргэ, күмөөбү хаһыаты өйөөн таһаарыы, үбүлээһин – бу бар дьоммутун, норуоту өйөөһүн буолар. Бүгүнгү бутуурдаах кэмнэргэ дьун кырдыгы, бэрэбизрэлэммит информацияны, буола турар балаһыанньаны норуотка тизрдии, сырдатты суолтата хаһаангытаабар дабыаны үрдээн турар.

Аабааччыга тизрдии ханааллара билигин араас цифровой былаһааккаларынан бытарыйан, элбээн тураллар. Эдэрдиин-эмэниин бассаап сымыйа икки, кырдык икки ардынан сонуннарын бүттүүн Саха сирэ барыта көрөн-истэн олоһор кэмнэргэ, эрдээксийэ аһаардас хаһыатынан эрэ мунгурдаммат. Хаһыаты таһынан, бүгүн эрдээксийэ үлэһиттэрэ суһал, наадалаах уонна кырдыктаах информацияны, сонуну, хаартыскалары, видеолары социальнай ситимнэргэ быыстала суох таһан, бэлэмнээн таһаараллар. Билигин аабааччы сана көпүөнэлэтин норуот сыаннастарыгар иити-такайыы үлэтэ хайаан да барыахтаах. Онуоха бу ситим нөҕүө хас биирдии эрдээксийэ үлэни эмиз ыттар.

Эрдээксийэлэр үүнүү-сайддыы вартыгар кэскиллээх үлэни-хамнаһы тэрийэллэр. Күн-дьыл хаамыытын тэтимэ көрдөрөн иһиһэ. Маныаха сана уларыыйыларга-тэлэрийиһилэргэ түргэнник ылсан, үөрэнэн, барыны-бары баһылаан истэхпитинэ, сайдыы сана сабактарын арыдыахпыт.

Айымныылаах үлэ сыаналанар, дьон наадылар кэмэ кэлэн, хаһыат үлэтэ өссө сайдыа турда. Сана үөрүйэхтэри баһылаан, дьонго-сэрэгэ сонундук, интэриһинэйдиһ тизрээрэ дьулуһуу – хас биирдии суруналыыска туруоруллар сүрүн соруктук. Сурутааччыларбытыгар барса махтал – сурутан, аабаан, күннэтэ билсэ олорорутугар, олох үөһүгэр сылдыаргытыгар!

Ытыктабыллаах бэтэрээннэрбитин, уопсастыбаннай кэрэспэдьиэннэрбитин, эрдээксийэ хас биирдии үлэһитин Арассыыйатаабы бэчээт күнүнэн эбэрдэлибин! Баарабын талан-ылбыт идэбитигэр, айымныылаах үлэбитигэр үрдүктөн үрдүк ситиһиһилэри! Дьон-норуот, олох сайдыытыгар туһулуур үлэбит сыаналана турдун, аабааччы махтала күүскүтүгэр күүс элтин! Дойду инигэр турар улахан соруктар туолан, олоххо кириэрлэригэр эһиги кылааккыт, үлэбит-хамнаскыт, сырабыт үтүө түмүктээх буоллун! Дьэ эргээнгитигэр, тус олоххутугар дьолу-соргуну баарабын!

**Ньургуйаана СТРУЧКОВА,
«САХАБЭЧЭЭТ» САТ генеральнай дириэктэрэ.**

— ҮӨРЭХ - НИТИИ —

Билинни кэмнэ сонун бырайыактар, олоххутугар сөп түбэхэр ньымалары киллэриин сэнээрлэр, улаханник биһирэнэр буолла. Ол курдук биһиги улуусхутугар «Березка» уһууаан иһинэн үлэтир «Ресурсный центр поддержки и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Чурапчинском улусе» уопсастыбаннай түмсүү ураты «Планета КИР 2.1» - креативные инновационные практики» бырайыагы

олоххо киллэран үлэлэтэ сылдыар. Бу бырайыак 2021 сүл бэс ыйыгар Арассыыйа бэрэсидьиэнин пуондатын гранын ылан үбүлэммитэ.

Бу бырайыакка билинни кэмнэ сөп түбэхэр ирдэбиллэри, сатабыллары инэриин буолар. Бырайыак иһинэн 10 устуудьуйа о.э. «Планеталар» үлэтиллэр. Хас биирдии планета ураты ааттаах-суоллаах. Устуудьуйа салайааччыларынан

мультиктара киинэ буолан тахсыар диэри олус интириэһиргээн үлэтиллэр.

VII планета «Зеленый ветер» салайааччылар Е.И. Седалищева, С.С. Егорова фотокамера тутулуттан сабалаан билинни олох түгүннэригэр, кэрэ көстүүнү тохтоон, таба көрөн кыраһыабай каадыр оңоруоха сөбүн, фотохудожник идэтин кытары билиһиннэрэллэр.

VIII планета «Арт-студия» салайааччы С.М. Новгородова - бу устуудьуйага нетрадиционной ньымаларынан уруһуй сатабылларыгар үөрэнэллэр. Кэрэттэн-кэрэ, хатылламат хартыналар тахсаллар.

IX планета «Бэби - ньюс» салайааччылар Л.М. Местникова, О.Х. Захарова билинни олох тэтимигэр сөп түбэһиннэран куйаар ситимигэр оҕолорбут хомоһой тыллаах кэлсээннит, күннээби сонуннары оҕо хараһынан таба көрөн, көрөөччүгэ, истээччигэ сойууппака тизрдии сатабылларыгар уһуяллар.

X планета «Умейка» норуот айымныытын лавката, салайааччылар Л.Н. Андреева, А.Г. Седалищева. Манна оҕолор араас сатабылларга үөрэнэн, уһуулан оноһуктары оңороллор. Холобура: оригами, нуучча роспиастара, хохлома, сахалыы харыскаллар, бросовой матырыйааллартан араас оноһуктар, оонньуурдар, дизайнерскай оноһуктар.

Планеталар үлэлэрин түмүгүнэн ый айы «Лучше всех» аралдытыы куонкурсу ытыллар. Оҕолор үлэлэрин быыстапкалаан көрдөрөллөр.

Бу бырайыакка хабыллан дьарыктаммыт оҕолор инники сайдыыларыгар төһүү күүс буолар.

**Луиза АНДРЕЕВА, Анастасия СЕДАЛИЩЕВА,
уопсастыбаннай волонтердар, тыютордар.**

СЭРГЭХ БЫРАЙЫАК



— ИЛ ДАРХАН НЭДИЭЛЭТЭ —

Айсен Николаев үлэтин сүрүн түгэннэрэ

Тохсунньу 1 күнэ. Саҥа сыл үүнүүтэ 00.00 чаастан сарсыарда 09.30 чааска дьэри Сахабыт сиригэр 9 оҕо — 6 уол, 3 кыыс күн сирин көрдө. Үбүлүүйдээх 2022 сыл бастакы оҕото 00.12 чааска Амма улууһугар төрөөтө. Бу туһунан Ил Дархан бэйэтин Инстаграммыгар иһитиннэрдэ. Уол 3 625 гр. ыйааһыннаах, 52 см уһуннаах. Кини «Үйэ оҕолоро» тус сыаллаах халытаалы бастакынан тутуоба. «Кырачаан киһи дорусбай, чэгиэн буола улаатан чугас дьонун, барыбытын үөртүн! Төрөппүттэрин истинник эбэрдалиибин», — дьин Айсен Сергеевич санаатын үлэһиннэ.

Өрөспүүбүлүкэ 100 сылын уонна Ийэ сылын ураты суолтатын бэлиэтээн, үбүлүүйдээх сылга Саха сиригэр төрөөбүт кырачааннарга «Үйэ оҕолоро» дьин 100 тыһ. солкуобайдаах тус сыаллаах халытаалы олохтуур туһунан Ил Дархан бэйэтин Анал этиитигэр эппитэ. 2021 сыл ахсынньы 30 күнүгэр туһааннаах ыйаабы таһаарбыта. Ону таһынан өрөспүүбүлүкэ аҕа баһылыгы соруудабынан дьиз кэргэн өйөбүлүгэр кэккэ дьаһал ылыллар. Бизэс уонна онтон элбэх оҕолорх дьиз кэргэттэргэ дьиз атыылаһалларыгар төлөбүр көрүллэр, итиэннэ кинилэр баайга-дуолга нолуктан босхолоноллор. Оҕолору иитэ ылбыт дьиз кэргэттэргэ көрүллэр төлөбүр базовай кэмэйдэ икки төгүл улаатта.

Тохсунньу 1 күнэ. Дойдубут Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин 2022 сылы Арасыйыа норуоттарын культуураларын нэһилиэстибэтин сылынан биллэрдэ. «Кизг нэлэмэн сирдээх-уоттаах Сахабыт сиригэр элбэх норуот культуурата үйэлэргэ түмүллэн кэллэ. Норуоту харыстааһын — бу туох-ханньык иннинэ кинилэр культуураларын нэһилиэстибэтин харыстааһын буолар. Бу дьаһал биһиги өрөспүүбүлүкэбит 100 сылын бэлиэтир сылбытыгар сөп түбэспитэ ордук суолталаах. Бары биир сомоҕо күүһүнэн Саха сирин норуоттарын

үйэлэри унуордаан кэлбит сыаннастарын, үгэстэрин кэлэр көлүөнэбэ тириэрдэ турарга эрэнэбин», — дьин Айсен Николаев бэлиэтээн эттэ.

Тохсунньу 2 күнэ. Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕа, Үлэ Кыһыл Знамята, Бочуот Знага уордьаннар кавалердара, САССР норуотун хаһаайыстыбатын үтөлээх үлэһитэ Степан Дроздов 100 сааһын туолла. Ытык кырдьаҕаска үбүлүүйүнэн Айсен Николаев эбэрдэтин тириэртэ. Степан Платонович уоттаах сэриигэ авиацияба сулууслааабыта, фронтон кэлэн баран, үйэ анаарын устата олобун өрүс флотугар анаабыта. Бастаан утаа, борохуокка халытаан кемелөөһөнчүтүтүн саҕалаабыта. Өлүөнэттээби пароходство биир биллэр салайааччытыгар тийэ үүнэн Саха сирин сайдыытыгар дьонун кыпаатын киллэрбитэ. Степан Платонович билигин да сэргэх уопсастыбаннай олохтон туора турбат, биир дойдулаахтарыгар сүбэ-соргу буолар. Ил Дархан Ытык кырдьаҕаска чэгиэнник этэннэ сылдьарыгар, дьиз кэргэнигэр бары үтүөнү баҕарда.

Тохсунньу 8 күнэ. Академик Владимир Ларионов аатынан XXVI өрөспүүбүлүкэтээҕи «Инникигэ хардыы» кэмпириэнсийэ үлэтин саҕалаата. Нэдиэлэ устата 34 улуустан уонна куораттан 1700-тан тахса үөрэнээччи бэйэлэрин бырайыактарын 35 хайысхаба онлайн-көмүскүүллэр. (<https://lk14.ru/>). Ол иһигэрибэт тону үөрэтиигэ, ойууру баһаартан харыстыырга уонна чөлүгэр түһэриигэ туһаайылыбыт үлэлэр бааллар. Айсен Николаев бэйэтин эбэрдэтигэр өрөспүүбүлүкэ үбүлүүйдээх сылын бастакы улахан тэрээһининэн эдэр чинчийээччилэр, кинилэр учууталлара, төрөппүттэрэ, учуонайдар, исписалиистэр түмсэр форумнара буолбута ураты суолталаабын бэлиэтээтэ. Кэмпириэнсийэ дьөбүрдээх оҕолору өйүүр, кинилэр кыахтарын сайыннараарга бары усулуобуйаны тэрийэр диэтэ.

Быйыл кэмпириэнсийэ дойду үөрэхтэ министриэстибэтин тэрээһиннэрин ахсааныгар килрибит. Онон бастыкнар БКЭ көрдөрүүтүгэр эбии баал ылар кыахтаммыттар.

Тохсунньу 8 күнэ. Айсен Николаев оттук сезонун хаамыытын туһунан Бырабыыталыстыба чилиэннэрэ, федеральной былаас территориальной уорганнарын, улуустар уонна куорат уокуруктары, тэрилтэлэр салайааччылары кыттыылаах улахан мунньабы ытта. Уопсай быһыы-майгы этэннэ дьин сыаналанна. Бырабыыталыстыба тэрээһин үлэни кэмигэр ыппыт, ол иһигэр ОДьКХ уонна энергетика эбийиэктэрэ уматык-оттук саппааһынан хааччыллыбыттар. Саҥа сылга өрөспүүбүлүкэ иттиги уонна энергия ресурстарынан хааччыйар тэрилтэлэргэ төлөбүргэ улахан иэнэ суох үктэммит. Ол эрэри бу оттук сезонугар 160 технологическэй кэһилли (васпыт сылы кытта тэннээтэххэ, 12 төгүл кыра), ол иһигэр коммунальной комплекса — 11, энергетикаба — 149, уот ситимэ алдьаныытыттан, айылҕа, дьон уонна тэрилтэлэр дьайыыларыттан тахсыбыт.

Ил Дархан Бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлин бастакы солбуйааччытыгар Дмитрий Садовниковка хонтуруоллуур уорганнары кытта Өлүөхүмэ куоратыгар, Уус Маайа Солнечнай бөһүөлөгэр хочуолунайдары уонна коммунальной ситимнэри бас билээччилэр икки ардыларыгар тахсыбыт мөккүөрдээх быһыыны-майгыны быһаарарга соруудахтаата.

Айсен Николаев муниципальной тэриллиилэр баһылыктарыгар баһаартан сэргэхтээх буолууга, бөх кэмигэр тизллитигэр ураты болҕомтону ууралларыгар эттэ.

Мань таһынан хамсык дьанын бохсууга улуус боломуочуйатын туһунан санатта. Теһе да быһыы-майгы арыый көммүтүн иһин, холкутуур эрдэ дьин бэлиэтээтэ.

**Афанасий НОЕВ,
Ил Дархан пресс-сэкирэтээрэ.**

— СЫТЫЫ БОППУРУОС —

БЭЙДИЭ СЫЛДЬАР ЫТТАРЫ ТУТУУГА САҢА ЭТИИЛЭР

Тохсунньу 12 күнүгэр улуус дьаһалтатын аактабай саалыгар бэйдээ сылдьар ыттар ахсааннарын аччатыы туһунан кизг кэпсэтин буолла.

Бу дьаһалга улуус дьаһалтата, нэһилиэк баһылыктара, улуустаабы ветеринарнай салалта, ис дьыала отдела, прокуратура, улуустаабы киин баһыыһа салайааччылары, бэрэстэбиитэллэрэ кытыннылар. Кинилэр туох үлэ ытыллыбытын, билигин туругунан балаһыанньа хайдаһын билиһиннэрдилэр.

2022 сыл туругунан улууска уопсайа вакциналаммыт, регистрацияны васпыт ыт ахсаана — 1313, куоска ахсаана — 345. Бу мантан 605 ыт, 65 куоска маркировкаламмыт (чипированиены васпыт). Улуустаабы ветеринарнай салалтаны кытта васпыт сылга икки нэһилиэк — Хатылы, Чурапчы дуоһабардаһан, дьээлик ыттары тутууга үлэлэспит, 58 атыыр ыт кастрацияламмыт, 5 тыһы ыт стерилизацияламмыт, 63 маркировкаламмыт. 4 ыт билигин пуунна баар. Тутуллубут ыттартан икки ыт хаһаайыннаах.

2019 сылга 22, 2020 сылга 26, 2021 сылга 29 киһини ытырыы түбэлтэтэ тахсыбыт, олортон баһыыһаба көрдөрбүттэрэ: 2019 — 22, 2020 — 17, 2021 — 20. 2021 сылга киһиэхэ түспүт 29 ыттан 15 хаһаайыннаах, 14 хаһаайына биллибэт. Үксүгэр Чурапчыга быһылаан тахсар эбит.

Административнай хамыыһыа Сахасиригэр регистрация суох ыттарга дьону ыстарааптааһын ыстатыйага үлэлээбэтин эттэ. Эрдэ дьээлэри кэрийэ сылдьан, бааллан да турар ыттарга буоллахтарына, ыт пааспардаабын, регистрациялаабын бэрэбизрэкпээн, суох буоллабына протокол оһоһуллан, ыстарааптыыллар эбит. Билигин бу ыстатыйа олобуура сокуона субъекка суох буолан үлэлээбэт.

Тутуллубут ыттары төттөрү уулуссаба ыттары утарар, онно туох үлэ ытыллыан сөбүн туһунан санааларын үлэһиннилэр. Ол курдук, ыттарын сөлтөөхтүк көрбөт хаһаайыттарга ыстараабы



улаатыннары, эппизтинэскэ тардыы, нэһилиэк таһыгар сылдьар бэйдээ сылдьар ыттары дьиккэй кыылга тэннээһин, докумуоннаахтары дьиз кыылынан аабыы, пуунна килрэр ытырыык эбэтэр кутталы үөскэтэр ыты уттар туһунан сокуонна уларыылары киллэрэргэ этиилэрин онордулар. Кыыллары тутар пуунна эбии үл көрдүүргэ, улуус, нэһилиэк дьаһалталарын, ветеринарнай салалтаны кытта ситимнээхтик үлэтир эппизтинэстээх тэрилтэни (сулууспаны) тэрийэргэ күүскэ үлэлэһэргэ быһаарыннылар. Мань сэргэ улуус өттүгэр өйдөтүү үлэтин күүскэ ыттар наадатын эттилэр.

Ветеринарнай департамент улуустаабы салаатын үрдүкү сүдөөрүстүбүтүн инспектир Туйаара Левина:

— Пуунна килрибит хас биридии ыкка журнал толоруллар, картонка оһороллор. Онно хантан тутуллубута, туох үлэ ытыллыбыта барыта суруллан иһэр. Биир улахан ыт отут күн устата турар. Сэттэ көрдөрүүнэн харчы

төлөнүллэр: тутуу (отлов) — 460 солк, тизийи-таһыы — 147,64 солк, эмтээһин-профилактика — 460 солк, маркировка — 178 солк, стерилизация, кастрация — 565 солк, көрүү биир күнэ — 289 солк, елбут ыты уматар сирез илдьэн уматыы — 699,26 солк. Биир төбө отут күннэ турара 10639 солк буолар.

Ол кэнниттэн ыттар тутуллубут сирдэригэр төттөрү ытыллылар. Кырыктаах буоллабына салгыы пуунна хаалар. Бу ыкка биир сылга ортотунан 101 000 солк тутуллар. Оттон биир ыйдаах ыт оҕото килрээһинэ, киниэхэ бизэ ый иһигэр вакцина оһоһуллар, онтон алта ыйыгар биирдэ стерилизация, кастрация оһоһуллан, үтүөрбүтүн кэнниттэн босхо ытыллылар. Манна 46 000 солк төлөннүллэр. Көрүлүбүт үл барыта ыкка барар буолан, анал үлэһиккэ хамнас тиийбэт курдук буолар. Ол иһин үлэһит көрдүүр ыарахан, самозанятай дьон үлэтир.

Пуун уон мистэлээх эрэри, еольердар улахан буолан, ыттар иккилиһэн тураллар. Пуун ирдэбилгэ толору эппизиттээбэт, кыһынын иттиһитэ суох. Туста кыра сылаас будка баар онко эмтэнэр ыттар үтүөрэр кэмнэрин аһарыналлар. Олохтоохтор төрүт үлэ ытыллыыбат дииллэрэ хомотор. Дьон тутуллубут ыттары кэлэн

босхолоон кэбиһэллэр. Үлэһиттэр кастрациялыыр кэмнэригэр таһырдыа хаайан турар ыттары, күлүүһүнэн олуһуллубуту, ааһан иһэр дьон ыттан кэбиһэллэр өйдөмөт.

Сүдөөрүстүбүтүн пуунна 2021 с. көрүлүбүт үл (субвенция) 834 667,88 толору тутулунна. Эр баҕабы үлэһит булбака, эрдэ үлэлээбит киһилэрэ ыалдьан хаалан, алтынныы ыйтан күүстээх үлэ ытыллына. Быйылгы 2022 сыллаах субвенция үс төгүл кыччаата. Того дьээтэххэ, 2021 сыл бастакы аҕаарыгар төһө ыт тутуллубутун, төһө тутуллуохтаабыттан ааһан, ол отчүөтүнэн көрөн үл ытыллылар.

Бүгүнгү дьаһалга бэйдээ сылдьар ыты өлөрүү туһунан туруорсар туһунан хас да этии килрээ. Урукку сылларга кырыктаах ыттары өлөрүү көнүлүлүнэр эттэ. Онно ыт ахсаана көбүрээбэттээҕэ Ол иһин 2018 с. «Кыылга эппизтинэстээхтик сыһыаннаһыы» 498 федеральной сокуон килрибитэ. Мин санаабар хаһаайыннаах дьону кытта күүскэ үлэлэһиккэ наада дии саныыбын. Ыстараап, ыкка нолуок килриэн, үрдүөн, административнай эппизтинэскэ тардыы килрээһинэ, стерилизация, кастрация үлэтэ күүскэ ытыллынабына, аҕыйаан иһиз этэ.

Марфа ПЕТРОВА.



ЧУРАПЧЫ - УСПУОРТ ТУОНАТА

Чурапчы улуунун успуорка салаатын "Сага олох" хаһыакка тахсар анал сыһыарыыта

БАСТЫННАР БЫҔААРЫЛЫННЫЛАР

(Көнүл тустууга Н. Н. Тарская кэриэтигэр биирдиһэн уонна хамаанданан бастыыр иһин Саха Өрөспүүбүлүкэтин чөмпүйөннөттөрүн)

Тохсунньу 7-9 күннэригэр Аллараа Бэстээххэ көнүл тустууга үгэс буолбут Николай Николаевич Тарская кэриэтигэр чөмпүйөннөттөр буолла. Күрэхтэһии хайдах ытыллыбытын туһунан бу күн күрэхкэ улуус хамаандатын салайан илдьэ сылдьыбыт дэлгээссийэттэн улуус дьаһалтатын успуорка уонна физическэй култуураба отделын начаалынньыгын Иван Иванович Оконешниковы кытары кэпсэттим.

Кэлинни кэмгэ хамсык ыарыһанан сибээстээх, өрөспүүбүлүкэтигэр улахан таһымнаах күрэхтэһиилэр буолбатахтара. Дьон-сэргэ сүрдээһин кэтэһэр эбит. Ол туоһунан Бэстээхтээһи улахан успуорт саалата мэлдьи толору көрөөччүлээбэ, ыалдьааччылааба буолла. Иккис күн финальнай хапсыһылары көрөргө дьон болдьоммут чаас быдан иннинэ кэлэн, миэстэлэрин булунан кэбиспиттэрэ. Тэлэбиисэр, ютуб ханаал нөҕүө элбэх киһи көрдө. (Кырдьык, бу тустууну бастаан ютуб ханаалга, онтон "Саха" НКХХ биэриитигэр кэтэһэн, көтүлпэккэ көрдүбүт).

Күрэхтэһии Бэстээххэ буолбута сирдээх. Манна быыл 3 этээстээх успуорт элбэх көрүүнүн дьарыктанар (многофункциональнай) ыспартыбынай саала үлэбэ миэрбитэ. Холбоһуулар эттэххэ, бөссөйүннээх. Олимпийскай чөмпүйөн Тимир Пинегин үрдүк аатыгар «Парус» дьин ааттаах. Сага тутуу буолан сырдыга, ырааһа, чэбдигэ сүрдээх.

Бу күрэхтэһии аны сайын Боробонно ытыллыахтаах Саха Өрөспүүбүлүкэтин ыспартыбынай оонньууларыгар сүүмүрдээһин быһытынан буолла. Ыйааһыннарыгар абыс миэстэ иһигэр киирбиттэр путевка ыллылар.

Тустуу үс көбүөрүнэн тэннэ буолла. Кылаабынай судьуйанан норуоттар икки ардыларынаабы кылаастаах, үрдүкү категориялаах судьуйа Николай Дмитриевич Николаев үлэлээтэ. Судейскай кэллиэгийэбэ барыта 27 судьуйа киирдэ. Биһиги улууслуттан бастакы категориялаах судьуйа

Ануфрий Егорович Аржаков үлэлээтэ.

Барыта 293 бөбөс мандатнай хамыһыһы ааһан күрэхтэһиигэ киирдэ. Киирлэр ортолоругар норуоттар икки ардыларынаабы кылаастаах маастар-6, успуорт маастара-63, успуорт маастарыгар хандьыдаат 125, бастакы разрядтаах-99. Састаап күүстээһин санатыааха наада. Кыраныһса таһыгар баар бөбөстөрбүтүн аахсыбатааха, бүгүнгү күннэ туста сылдьар уолаттарбыт бары киирдилэр. Чурапчы улууһа 10 ыйааһынна барытыгар бөбөстөрү туруорда. Хамаанданы салайбыт тириэньэрдэрибинэн Кирилл Николаевич Захаров, Данил Романович Неустроев буолаллар.

Бастакы 7 чыыһылаабы күн хамаандалар кэлиилэрэ, тустууктар ыйааһыннаһылар, сэрэбизэй ытыллына, мандатнай хамыһыһа үлэлээтэ.

Икки күннээх сыралаах киирсии кэнниттэн бастынар биллэн, финал дьики чугаһаан истилэр.

57 киһлэбэ дьон үкэс Алексей, Петр Копыловтар финалга тахсыахтара дии санаабытара. Көбүөр атыны көрдөрдө. Алексей эрдэ туораата, Петр финалга тийэн, эдэр бөбөс, успуорт маастарыгар хандьыдаат Лев Павловы утары табыста. Уол - 2004 сыллаах төрүөх, Сунтаартан төрүттээх. Бастаан уопуттаах бөбөс баһыйаах курдук этэ даһаны, эдэр эрчим кэннигинэн баһыйа тутта, улам ыган, наадалаах очукуолары ылан кыайыһы сурунна. Бу туһулга арыйыһыман буолла. Инникитин киниттэн элбэһи эрэниэһин.

61 киһлэбэ ХИФУ-тан тустар успуорт маастара Петр Константинов бастаата, иккискэ Уһээ Бүлүү бөбөһө, успуорт маастара Дьулус Федотов. Биһиги Ыйан Быйамаһыт бэркэ сабалаан баран, полуфиналга тахсар хапсыһыыга хоттордо.

65 киһлэбэ биһигиттэн тустар успуорт маастара, ааспыт сыллаах Европа призерэ Эдуард Григорьев чабылхай тустууну көрдөрдө. Финалга утарылаһааччытын, успуорт маастарын, Таатта тустуугун Семен Владимировы, этэргэ дылы, "онно-манна тамнаата". 14:4 кыайда.

70 киһлэбэ биһигиттэн тустар успуорт маастарыгар хандьыдаат Константин Капрынов күрэхтэһиини лаппа үчүгэйдик сабалаабыта. Финалга дьери утарылаһааччыларын кыай-хото туллута. Финалга Верхоянскай тустуугун, успуорт маастарын Айсен Потаповы тиһэх мүнүүтэбэ дьери баһыйан иһэн, албаска киирэн биэрдэ. Манна даһатан эттэххэ, Константин эһэтэ Константин Константинович Капрынов өрөспүүбүлүкэбэ тарбааха баттанар, биэр инники күөннэ сылдьар бөбөс этэ. Ол курдук Николай Тарская бириһин кыайылаабынан, Уһук Илин зонатын чөмпүйөнүнэн, С С Р С сэбиллэннээх күүстэрин чөмпүйөнүнэн буолуулаабыта.

74 киһлэбэ тахсан эрдэ сулуһу Станислае Свинобоевы утары ууну-уоту ортуганан ааспыт



норуоттар икки ардыларынаабы кылаастаах маастар Виктор Рассадин тустууну элбэх киһи кэтэспитэ. Кыайы бу сырыыга - Викторга. Ол эрэри Станислае өссө дьаныһан эрчиллэн, кыайыһыларын дьонун-сэргэтин үөрдүө дьин эрэниэһин. Бу ыйааһынна биһиги кизн туттар бөбөспүт Егор Пономарев эдэр дьертэн толлон турбакка, кыахтаахтык киирсэн, хамаандатыгар наадалаах очукуону адалан холбоһор буолла.

79 киһлэбэ биллиилээх бөбөспүт, успуорт маастара Константин Власов (Мэнэ Ханалас) финалга утарылаһааччытыттан тиһэх секүүндэлэргэ очукуо ылан, чөмпүйөнүнэн буолла.

86 киһлэбэ чөмпүйөн аатын былдьаһа Герман Устинов (Ньурба), Революй Самсонов (Сунтаар) көбүөргэ тахсаллар. Герман - норуоттар икки ардыларынаабы маастар, Революй - успуорт маастара. Араас дойдуларга, таһымнаах көбүөрдэргэ тустубутунан Герман - уопуттаах, өрөспүүбүлүкэбит биэр кизн туттар бөбөһө. Революй эрдэ алын ыйааһыннарга тустара. Дьон үкэс Герман баһыйара буолуо дьирэ. Ол эрэри Революй харыс да чугуйбакка, тэннэ кииристэ. Манна Герман ыспартыбынайа суох быһыны көрдөрөн, утарылаһааччытын анныһылы-үтөлүү сылдьыбытын бэлиэтир тоһоостоох. Ол эрэри арбитр Барашкова Самсоновка сэрэти биэртэлээбитэ өйдөммөтө. Онон кыайыһылаабынан Устинов буолла.

92 киһлэбэ Уһээ Бүлүүтэн Иннокентий Иннокентьев, Намтан Игорь Софронов бастакы миэстэни ылар иһин кииристилэр. Иккис - успуорт маастардара. Хапсабайынан утумнаахтык дьарыктаналлар, өрөспүүбүлүкэ чөмпүйөннөрэ. Иннокентий сиртэн силистээх курдук киллэ көрүннээх. Билигин даһаны сымсатын, хапсыһыны, көбүөрү үчүгэйдик хонтуруоллурун көрдөрдө. Чизһинэй киирсиигэ кыайыһылаабынан тахсан чөмпүйөн үрдүк аатын ыла.

97 киһлээх бөбөстөр хапсыһыларыгар финалга Мириһинэй куораттан уопуттаах маастар Ньургун Сергин, Чурапчыттан успуорт маастарыгар хандьыдаат Никита Софронов көрсүөхтээхтэрэ. Маныаха биһиги тустуукпут атаба эчэйилээх буолан

киирбэтэ. Инникитин элбэһи эрэниэрэр уолбут.

125 киһлэбэ ХИФУ-тан успуорт маастара Никита Хабаров, Горнайтан успуорт маастара Эдуард Максимов финалга табыстылар. Никита кыайыһылаабынан буолла. Бу ыйааһынна 24 бөбөс киирбитэ сахалар бөдөнөөн эрэбит туоһута. Бири бэлиэтибэ баһарыллар - Никитаны кытары Мириһинэйтэн успуорт маастара Андрей Аронов тустууларыгар, Аронов бэрээдэгэ суобун көрдөрөн, сирэйгэ ыйа-ыйа сэнээбитти тутунна. Судьуйалар салгыы тустун дьин быһаарбыттарыгар, Никита киһитин ыраастык уурда.

Манна финаллар эрэ сурулуннулар. Уһус миэстэни ылар иһин хапсыһылар эмиз өрө күүрүүлээхтик, тыһааһыннаахтык бэрдылар. Көрөөччүлэргэ биллиилээх комментаторбыт Александр Васильев - Көрдүгэн быһааран биэрэ, кэспии олоордо. Онтон ютуб ханаалынан, тэлэбиисэр нөҕүө көрөөччүлэргэ Дьулус Захаров, Александр Посельскай олус бэркэ хас биірдии бөбөс ханна, хаһан, туох ситиһиилээммитин билиһинэрэ-билиһинэрэ, хапсыһылары быһааран испиттэрэ олус үчүгэй.

Бу күрэхтэһии аны сайын Боробонно буолуохтаах Саха Өрөспүүбүлүкэтин ыспартыбынай оонньууларыгар кыттарга 80 путевканы ылар иһин ытыллына. Чурапчылар итинтэн 7 путевканы ыллылар. Уопсай хамаанданан түмүккэ Мэнэ Ханалас бастаата, Чурапчы иккис, Сунтаар үһүс буоллулар. Сунтаар бириистээх миэстэбэ киириитэ бу улууска успуорт, чуолаан тустуу тэтимнээхтик сайдан эрэрин туоһулуур. Сунтаардар бу ситиһиилэринэн олимпиада үрүн көмүс призеругар Александр Николаевич Ивановка төрөөбүт күнүгэр анаан бэрээхэй бэлэһи онордулар.

Хамсык ыарыы намтаабытынан, успуорт саалалара аһылыннылар, элбэх күрэхтэһиилэр күүтэллэр. Ыспарсымыаннарбыт күүскэ бэлэмнэнэн, ситиһиилээхтик кытталларыгар баһарыабын.

Кэпсэттэ Алексей СЛЕПЦОВ.

Балаһаны бэлэмнээтэ Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ.



— П.П. ФЛЕГОНТОВ ТӨРӨӨБҮТЭ 100 СЫЛЫГАР —



Элбэхтэ туруорсара, сөпкө суруйара

суруйары модьуйаллар» дигэн ыстатыйатын бүгүн бэчээккэ таһаарабыт.

Күндү аабааччы, араас күчүмзөй кэмнэри туораабыт, 79 саастаах Чурапчы ошоньоро суруйабын. Этэргэ дизри, күн туллар, күһэнэ уота быстар, таһырдыа табыстаахха, хаар туртайар – дьэиэзэ киридээхэ, кураанах уот кытарар. Оһоһум кураатынан силпиз-буурба улуйар, дьэиэм иһигэр өлбүт доһорум харбыллан, кыһайан хараллыбакка сытар дьулааннаах да хонуктарын туораабыт сордоох дуу, дьоллоох дуу киһи бачча элбэх саастанан, олох бизрэгэр бырабыллар сырдык төлкөлөөх буолар эбилин. Иккис өттүнэн, сага олох укулаатын ырыынакка кириигэ өрөспүүбүлүкэттэн тахсар тойон-хотун биһиги тыа сириг дьонун-сэргэтин, ордук ырыынак маннайгы сабаланыһыгар киһэ да хонуга суох курдук аһынан-харыһыйан, күттөөннээби онорбот эрэри ымманыһан сангарар-этэр тылларын истэн, үһээ ахтыбыт кыһалҕабыр тэһнээн сыаналыыр үөрүйэхпинэн санааммын, баһар, аабааччы эмиз мин курдук өйдүүрэ дуу диир өйдөбүлүнэн суруйдум.

Тыһынаах киһи оһорор эбэһинээстэх. Били, араадыһа үлэһиттэрэ этэр-санарар үгэстэринии, аны киһи бэйэтин ис кыһар эрэнэр кэмэ үүннэ. «Оһобун онкулун оноһун, төлкөбүн түстэн» диһллэрин курдук, бэйэ оһобун бэйэ оностор кэмэ кэлбитэ илэ бааччы көһүннэ. Урукулуу халлаантан ас түһэрин кэтээр кэнэн быһыы курдук көстөр буолла. Манна тыа ыаһын эконоимкатын бөһчүмнээхтүк түс-бас сизргэ оһобурбут сокуоннарынан салайар кэм кэллэ.

Санаан да көрдөххө, хас биридди ыал туруктаахтык көрүнэн, аһаан-таннан, дьон тэһинэн үптэнэн-аһтанан, хаһаайыһыба тэһинэн, оһо-уруу түһүн түстээн, кэлэр кэнчээрэ ыччаттанан, чөл олохтоох буолуута бу түөлбө, нэһилиэк, улуус улахан ситиһинитин курдук толору сыаналаныһан сөл курдук өйдөбүллээхпин.

Кырдык, Чурапчы улуһун баһылыга А. А. Шадрин, суруйааччы, баһынай хаһаайыһыба үлэһитэ, урукхута геолог В. Н. Егоров-Тумарча тыа сириг үлэһит дьонун сүрэһин ортотунан киһирэ «Кэһсэтиэх, тыа ыала», «Байылыат олохтоох ыал норуот дьылҕатын түстүүр кырдыктаах ыстатыйалара, наука академиктара, профессордар А. В. Чуһунов, В. Н. Иванов тыа ыаһын оһобун туһунан, тыа хаһаайыһыбатын сайдар кэһкиллэрин туруорар болпуруостара кырдыктаахтар.

Билигин тыа ыала оһус хоргуйан-эһчыктаан да барбатар, күннээби олох күһэйэр кыһалҕата элбэх. Төһө даһаны намтатыллан, ынах кутуругун манаабыһыт иһин, үйэ-саас иһитиллэн кэлбит омукулут үһээ буоллаба. Сүөһүттэн ылыллар бородууксуһа эт-үүт кэмизгэр тутуллан испэтин таһынан аахсыллар харчы тута кэлэн испэтэ баар суол этэ. Хата былырыһынныттан «Чурапчы» кэһэрэтиип тэһиллэн, тута аахсыллар ньымата олохтоһон, чурапчылар сизл курдук үптэнэн оһоробут. Били, үгэ хоһоонугар «тыаһынан киһирбит хоһоругунан тахсар» диһллэринии, аны туттар бензиммит, сэлээркэбит сыаната наһаа ыараан, булбут үлпүт, ылар бизсийэбит ханна да биллибээккэ, курдат аһар идэлэннэ. Билигин тыа ыаһын саамай эрэйдэнэр болпуруоһа – отун маһын тизии. Тыраахтарга сэлээркэтин бизрбитин үрдүнэн чааска 180 солк. төлөөтөһүнэ сатанар. Ылал, кырата, тыраахтары 4-5 чаас туттар. Ыйдаабы бизсийэ дуу, хамнас дуу көтөһө ол. Бу болпуруос сотору кэмизэн быһаарыһыбаһабына, тыа ыала кыһалҕата улаатарыгар тийэр.

Мин туруорсар болпуруоһум атынна сытар. Ырыынак кэмиз устатын тухары, анаардас оһоньор киһи үс-түөрт ынабы, 10-ча сүөһүнү иһтэбин. Бу уонча сыл усталаах-туоратыгар сүөһүгэ дигэн биһир солкуоһейдаах дотациянан туһамматым. Үгэ туттарыаһын миһиттэн туһанааччы элбэх. Сыл аайы икки идэһэм сайын сиһргэ тийбээккэ сордуур. Бука, улуус, өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн мин баһаһыаннаһар дьүөрэлээх үгэс буолуоһа. Бу дьонго сүөһүтүн төбөтүн, эбэтэр ыанар ынабын аһсаанынан дотация көрүлүбэтэ баттыгастаах. Маны ким дьаһайара, сүрэһэр ыһынара буолла?

Тыа хаһаайыһыбатын министэриһтибэтигэр бийыл 3,5 млрд. үл көрүлүннэ дигэн үөрүү-көтүү буолбута. Бу өлгөм үптэн тыа ыаһын сүөһүтүн аһсааныгар үп, дотация көрүллэрэ, тырааныһар иһин аадырыһтаах төлөбүр олохтоһоро буоллар дигэн этиһилээхпин.

Алмаас тааспыт барахсан аһатан-таньынан оһорор дигэн буолар. Кырдык даһаны, буддьүөт үбэ 80-90 бырыһыана алмаастан киһэрин туһунан үгүстүк сурулларын аһан үөрэбин. Мин саһаһы кырдыһас киһи сизринэн тиксэр «эн өлүүн» дигэн лаһыгырас харчыны тутуохпун баһарарым баа буолбатах курдук өйдөбүллээхпин. Арбаа энээр аһыс улуус дьонно-сэргэтэ алмаас 2 бырыһыан өлүүтүн ылан, улаханник туһанан, араас улахан тутуулары ыһталлар, эһин бэйэлээх өһөнү онортороллор. Биһизхэ ханнык сирбит баһыа кэһээхтиэй, оннооһор саамай күндү эбэбиттэн, Чурапчы күөлүттэн, иһэр ууну көһүлүөхтээһэр, сөтүөлээн сөрүүкүүрбүт да бобуулаах. Дьэ манник кыпчытарыһаах баһаһыаннаһа оһорор тыа дьонугар, чурапчыларга, эконоимыһынан туһсарыһаһыгар буддьүөккэ бөһчүмнээх үп көрүлүбэт. Алмаас харчытын аһыс улууска эрэ анаабакка, өрөспүүбүлүкэ улуустарыгар дьүөрэлээн түһтүллэр, көмөлөһөр кэм үүннэ.

Билигин тыа хаһаайыһыбатын үс хайысхаһа арааран, онон олохпунун төһүү оностон, үлэлээн-хамсаан, дьүккүһэн каллибит. Кэһлэтиһинэй, баһынай, чаһынай хаһаайыһыбалары сайыннарар курдуктут да, үүнэн-сайдан кэлбэтибит. Хата, суруйуулартан аахтаахха, кэтэх бас билии онорон таһаарыһа баһыйар курдук.

Олох сайдыһа баар буолуохтаах. Бу өттүнэн сыаналаатаахха, сайдыһыт мөһтөһүөр. Ити өттүттэн адыас кыһарыһыт баһы дьоммут аһсааннара оһус аһыһа, эбэтэр суоһун да кэриэтэ. Хайдах эрэ биһртэн биһрин ханыһаан көрдөххө, олох даһаны киһини ымсыһардар баһыа суохтар. Баһы дигэн ааттанар дьоммут киһини көбүлүүр хамнаһы төлөөбөттөр, өбүгэлэриһитини чэй, табах харчыһын эрэ сороһоһоллор. Быһыр даһаны нэһиликкэ, улууска 700-800-түү, оннооһор 1000-лыы сүөһүлээх баһы дьон үөһкүүлэр эбит. Кинилэр түөлбэлэрин, нэһиликэтиһин дьонун сүөһүлээн-аһтаан, бэйэлэрин тула түмэн, үлэлэтэн байан оһорбуттара, сэбизскэй кэмизэ сэмэ-сунха курдук көстөрө.

Билиннитыа сирин эконоимкатын, кинисоһиальнай туругун кириһистэн таһаарар политикаһын Ил Түмэн саһа сокуоннары таһааран олоххо киллэрэр быраһырааматын күтүү иккис түһүмэһэ саһаланна быһыһаах. Аһарнай реформаны хайа хайысханан сайыннараһыт диһр политика туруоруллар.

Матырыһааһы бэлэмнээтэ
Алексей СЛЕПЦОВ.

— ИДЬО ИҺИТИННЭРЭР —

Буруй оноһулуутугар үһсүүнү ылыы бэрээдэгэ

РФ территорияһыгар нэһилиһиннээтэн, тэһилтэлэртэн киһирэр быраабы кэһиһгэ, буруйу онорууга үһсүүлэри, сайабылыаннаһалары ылыы, регистраһиялаһын уонна быһаарыы РФ ИДЬМ 2014 сыл аһырдыах ыһын 29 күнүнээһи 736 нүөмэрдээх бирикээһигэр оһобуран биһр бэрээдэгинэн оноһулар.

Быраабы кэһиһтэн эмсэһэлэммит уонна да аһын буруйу онорууга сыһыаннаах үһсүүлэри полиһия уорганнаһар дьүһуурунай чааска сууһаны эргичи 02, 41-552 эбэтэр суотаһай төлөпүнүнэн 102 нүөмэргэ эрийиэхтиһин сөп.

Эһпиэттээх дьүһуурунай сотрудник киһирбит сайабылыаннаһаны эбэтэр төлөпүнүнэн үһсүүнү тута аһал сурунаалга, киһигэһэ бэһиһтиһр. Бу бирикээһкэ оһобуран, үһсүһээччи түс бэйэтэ сайабылыаннаһаах кэлбит буоллаһына, сайабылыаннаһа бэһиһтэммитин кэһиһтэн, дьүһуурунай сотрудник киһизхэ биллэрэр толуюһу биһриһтээх. РФ ХПК 144-с ыстатыйатыгар оһобуран, баһтаан силиэһтиһилээччи эбэтэр силиһэдэһтэп киһирбит үһсүүнү 3 сууһа иһинэн быһаарыахтаах. Маньаһа

матырыһааһы быһаарыы доһание уорганын эбэтэр силиэһтиһэйлиһр уорган салаһааһчыһынан 10 сууһаһа дизри уһатыллыһан сөп. Киһирбит матырыһаалга документаһнай бэрээһиркэ, ревиһия оноһуллара наадалаах буоллаһына, судебнай-медиһинскэй эһспэртиһа оноһуллараһар, эмсэһэлэнээччи эмтэнэн бүтэ илих буоллаһына, салгыы 30 сууһаһа дизри тардыллыһан сөп.

РФ ХПК 145-с ыстатыйатыгар оһобуран ыһтыллыһыт бэрээһиркэ түмүгүнэн силиһэдэһтэп, доһнаватель, силиэһтиһэйлиһр уорган салаһааһчыһа хоһуобунай дьыалаһы көбүтэр, дьыала көбүтэри аһхаастыһр эбэтэр түмүк (последствениһты) матырыһааһы аһын уорганна ыһтар туһунан быһаарыы ыһынар. Эмиэ бу ыстатыйа 2-с чаһыһгар оһобуран, ыһыт быһаарыһытын туһунан үһсүбүт киһизхэ биллэриһтээх.

Онтон да аһын быраап кэһиллиһтиһгэр киһирбит үһсүүлэргэ сотрудник, аһаммыт болдьох иһинэн

буруйдааһы адмиһстраһивнай миһрээһэ тардыахтаах эбэтэр иһитиннэри, үһсүү миһстэтиһгэр биһргэммэтэһинэ, матырыһаал аһал номенклатурунай дьыалаһа тиһиллэр. Почтанан, нарочнайынан, факсимаһнай уонна да аһын сибээһтэриһнен киһирбит үһсүүлэр, сайабылыаннаһалар секретариһкка регистраһияланаллар уонна буруй саһтааһын бэһиллэрэ баар буоллаһтарына, дьүһуурунай чааска ыһтыллаллар. Буруйу онорбүт киһи буруйун бэйэтин баһатынан билиһнэ кэһлэһинэ (яһка с повинной), киһи тыһыттан боротоһуол толоруллан регистраһияланар.

Буруйу оноруу туһунан үһсүүнү киллэрэр киһи РФ ХПК 306-с ыстатыйанан көрүллэр сымыйа, оһоһо суох үһсүү иһин (заведомо ложный доһос о совершении преступления) хоһуобунай эһпиһтинээс баарын туһунан сэрэтиллэр, ол туһунан сайабылыаннаһатыгар суруйар уонна

илии баттаан биһргэтэр.

Хайа баһарар киһи үһсүү киллэрэр бырааптаах, киһирбит сайабылыаннаһа бэһиһтэһиһтээх уонна сөптөөх миһрээ ыһыллыахтаах. Бу туолбат түбэлтэтиһгэр отдел начаалыһыннаһыгар үһсүөһхэ сөп.

Чурапчытааһы полиһия отделын начаалыһыннаһыга, полиһия подполковниһа Инноһентиһ Дмитриевич Свинобоһе, тел. 41-160, 8 (999) 949-00-80. Аадырыһа: Чурапчы сэл. Крупская аатынан уул. 3 «а».

Чурапчытааһы полиһия отделын начаалыһыннаһытын солбуһааһчыһа, полиһия майора Дьулуһтан Инноһентиһевич Тихоноһе, тел. 41-340, 8 (999) 949-06-10. Аадырыһа: Чурапчы сэл. Крупская аатынан уул. 3 «а».

Чурапчытааһы полиһия отделын ыһтаап начаалыһыннаһыга, ис сулууһа подполковниһа Вера Дмитриевна Скрябина, тел. 41-263. Аадырыһа: Чурапчы сэл. Крупская аатынан уул. 3 «а».

Чурапчытааһы ИДЬО Ыһтаап начаалыһыннаһыга, ис сулууһа подполковниһа Вера СКРЯБИНА.

— АРАССЫЙА ПРОКУРАТУРАТА ТЭРИЛЛИБИТЭ 300 СЫЛЫГАР —



сана федеральной сокуоньылылыбыта. Сокуону оноруу түмүгүр Российской Федерация прокуратурата былаас биір да салааларыгар киірбэт структурнай уонна функциональнай уорган буолан тэриллэр.

Билигин прокурордарга сана ирдэбиллэр, уонна ордук уустук сорукар туруоруллар.

Бүгүн прокуратура уорганнара правоприменительнай практикаба олобурут сокуоннар туруктарын туһунан ситэриилээх уонна ситэриилээх былаас уорганнарын кэмгэр иһитиннэриилэригэр дьоһун суолтаны биэрэллэр.

Чуолаан, прокуратура үлэтин сүрүн хайыската, ол иһиттэн дьон олобуун-дьаһабын, куттал суох буолуутун уонна интэриэстэрин олохтуурттан тутулуктааба кестөр.

Чурапчы улуунун прокуратурата

Оройун прокуратурата 1925 сыллааха норуот суутун иһинэн Боотурускай улууһугар тэриллибита. Бастакы күннэртэн прокуратура оройуонна сокуону тутуһуу иһин үрдүкү надзор функцияларын толоруу сүрүн соруга буолар. 1935 сыллааха оройун прокурорунан 1940 сылга дизри прокурор эбээһинэһин толорбут Мосоркин анаммыта. Прокуратура үлэһиттэрэ килиимэт уонна географической уратыларынан тахсыбыт уустук быһыыга-майгыга бэйэлэрин функцияларын чистээхтик толороллор. Өрөспүүбүлүкэ прокуратуратын уорганнарыгар надзорнай функциялары ситиһилээхтик киллэрэргэ эрэ буолбакка, буруйу онорууу утары охсуһар уорганнар үлэлэрин кедьүүстээхтик ыһтарга көмөлөһөллөр.

Архыып чакчыларынан, Чурапчы улуунун (оройун) прокурордарынан үлэһиттэрэ: 1. Мосоркин 1935-1940 сс.; 2. Аржаков В. В. 1940-1941 сс.; 3. Жирков Федот Петрович 1941-1943 сс.; 4. Слещев Петр Григорьевич 1943-1948 сс.; 5. Холмогоров Иннокентий Спиридонович 1948-1959 сс.; 6. Ипнатьев Николай Лукич 1959-1963 сс.; 7. Никитина Марфа Петровна 1963-1974 сс.; 8. Кулаковская Аскольд Трифонович 1974-1979 сс.; 9. Васильев Владимир Сергеевич 1979-1984 сс.; 10. Салгынов Анемподист Хрисанфович 1984-1989 сс.; 11. Соловьев Василий Николаевич 1989-1997 сс.; 12. Петров Егор Васильевич 1997-2000 сс.; 13. Борисов Федор Михайлович 2000-2005 сс.; 14. Колмогоров Егор Вячеславович 2005-2011 сс.; 15. Ядрев Иван Васильевич 2012 сылтан -2021 сыл атырдьах ыйыгар дизри ситиһилээхтик үлэһиттэрэ.

Билигин бу тэрилтэбэ прокурор Алексей Гаврильевич Федоров, прокурору солбуйааччы Игорь Гаврильевич Черкашин, прокурор үрдүкү көмөлөһөөччүтэ Дмитрий Александрович Васильев, прокурор көмөлөһөөччүтэ Людмила Николаевна Николаева, кылаабынай исписалиис Аграфена Николаевна Новгородова уонна суоппар Александр Сергеевич Фомин үлэһиттэр.

Билинги кэмгэ үлэ сүрүн соруунан буолаллар: олохтоох кэһилиэнньэ социальнай көмүскэллээх буолууларын хааччыйыы, итиннэ үлэ бырааба, дорусбуйа харыстабыла, олох-дьаһах болпуруостара, хаарбах туруктаах дьыттан сана дьыһэбэ көһүү пуондата, бизнсийлээх дьон уонна бэтэрсэннэр, тулаайах оҕолор интэриэстэрин көмүскээһин.

Үлэ ессе биір тутуах хайыскатынан коррупцияны утары охсуһуу буолар, оһон болпуруос кытаанах контуруолга тураа биллэр.

Чурапчы оройуонун прокуратурата таһаарылаахтык үлэһэн, 2018, 2019, 2020 сыллар түмүктэринэн үс төгүл субуруччу "Өрөспүүбүлүкэ бастын прокуратуратынан" ааттанан наһарадаламмыта.

Игорь ЧЕРКАШИН,
прокурору солбуйааччы.

БЫРААП КҮӨМЧҮЛЭММЭТИН ТУҢУГАР

Тохсунньу 12 күнүгэр 1722 сыллааха бүтүн АраССыйа тиһэх ыраактаабыта уонна бастакы Император Петр I ыйаабынан АраССыйа прокуратурата тэриллибитэ. Ыйаахха ыйылларынан, «Генерал-прокурор уонна Обер-прокурор Сенат иһинэн баар буолуохтаах, ону тэнэ Генерал-прокурор каллиэгийэтэ». Прокуратура тэриллэригэр Петр I бу курдук сорукарты сүктэрбит: «Буруйу суох оноруу, мөлтөтүү, дьыалаба түөкэйдээһини, түктэри быһыны-майгыны суох оноруу».

Петр I Сенат бастакы Генерал-прокурорунан Павел Иванович Ягужинский анаабыта, сенатордарга Генерал-прокурору билиһиннэрэригэр «харабым далыгар баары барытын көрүөм», - дьин этэн турар.

Оттон бу санаа «Генерал-прокурор дуоһунаһын туһунан» 1722 сыл муус устар 27 күнүгэр ыйаабар сүрүн олук буолан киірбитэ. Ыйаах ону сэргэ Генерал-прокурор уонна прокуратура бэрэстэбииталлээх уорганнарын салалтатын сүрүн эбээһинэстэрин уонна боломуочуяларын эмиз олохтообута.

1864 сыллааха суут реформата быһаарбытынан, суут миэстэлэригэр тустаах прокурордар наадалаахтарын, үгүс ыарахаттары тусратарга эбээһинэстээхтэрин, уонна прокуратура үлэтэ-хамнаһа суут былааһыттан ураты тусла буолар дьин быһаарбыта.

1917 сыллааха, сэтинньи ыйга Дойдуга былаас үрдүкү уоргана - норуот Комиссардарын Сэбиэтэ «Суут туһунан» 1 №-дээх Декрети ылыммыта, онно сөп түбэһиннэрэн, өрөбүлүүсүз иннинэ тэриллибит сууттар, суут силиэстийэлиир үнүстүүттэрэ, прокурор надзора, ону сэргэ адвокатура уонна чааһынай адвокатура дьин суох буолбуттара. Кинилэр үлэлэрин сака тэриллибит норуодунай сууттар, ону тэнэ революционнай трибуналлар бэйэлэригэр ылбыттара. Барыллаан силиэстийэлиир хамыһыйалар тэриллибиттэрэ.

1922 сыл, ыам ыйыгар ВЦИК уураабынан юстиция норуодунай комиссариатын састаабыгар судаарыстыбаннай прокуратура тэриллибитэ. Онуоха прокуратураба манньк функциялар сүктэриллибиттэр:

- былаас бары уорганнарын, хаһаайыстыбаннай тэрилтэлэр, уопастыбаннай чааһынай тэрилтэлэр уонна чааһынай тэрилтэлэр буруйдаахтары холуобунай сойуулааһын уонна уураабы кэһээччилэри утары сокуону кэспиттэрин иһин судаарыстыба аатыттан кэтээн көрүү;
- силиэстийэлиир уорган үлэтин-хамнаһын уонна буруйу арыыйыта

судаарыстыбаннай политика управлениетын уорганнарын үлэтин-хамнаһын быһаччы кэтээн көрүү;

- суукка буруйдааһыны өйөөһүн;
- хаайыылаахтары харабыллааһын сөптөөх туругун кэтээн көрүү.

1923 сыллааха сэтинньиэ ССРС Үрдүкү суутун прокуратурата тэриллэн, кьин боломуочуяламмыта - дойду үрдүкү уорганнарын муньахтарыгар сокуон ылынарга этии киллэрэр уонна кинилэр сүбэлэһэр муньахтарыгар кыттар буолбута, ону сэргэ ССРС Үрдүкү суутун каллиэгийэлэрин быһаарыыларын уонна уураахтарын тохтотор бырааптаммыта.

1933 сыл бэс ыйыгар ЦИК уонна норуодунай хамыһаардар сэбиэттэрин уураабынан ССРС сойууһун прокуратурата тэриллэр, онно эбии функциялары киллэрэр туһунан быһаарыы ыпыллар.

1933 сыл ахсынньытыгар бигэргэммит «ССРС Прокуратуратын туһунан балаһыанньа» «ССРС Прокуратуратын бэйэтэ судаарыстыбаннай уорган быһыытынан правовой статусун быһаарбыта. ССРС Үрдүкү суутун прокуратурата көтүрүллүбүтэ. ССРС прокурорун ЦИК ССРС аныыр буолбута уонна кини Президиумугар отчуоттанар буолбута. Маны таһынан ССРС прокурора норуодунай хамыһаардар сэбиэттэригэр отчуоттанара. Бу быһаарыны ССРС прокурорун ханньк да судаарыстыбаннай уорганнарыттан уонна дуоһунастаах сирэйдэригэр тутулууга суох буолуутун хааччыйыта.

ССРС бастакы прокурорунан Иван Алексеевич Акулов анаммыта. «ССРС Прокуратуратын туһунан» балаһыанньаба кэлин үгэс буолбут

прокурор надзорун салаалара быһаарылыбыттара: уопсай надзор, сууттуур уорганнар сокуоннары сөпкө толоруулар; силиэстийэлиир уорганнар сокуоннары толорууларын кэтээн көрүү; милиссийэ, буруйдаахтары, сууттаммыттары көннөрөр тэрилтэлэр сокуону толорууларын кэтээн көрүү. Балаһыанньаба прокуратура уорганнарын тиһиктэрэ уонна структуралара быһаарыллыбыттара. Прокуратура структурнай подразделениеларын быһыытынан байыаннай уонна тырааныспар прокуратурата киірбиттэра. ССРС Прокуратуратын киин аппаратаын функциялара бэрт сиһилии оһоһуллубуттара.

1936 сыллааха ахсынньыга ыпыллыбыт ССРС Конституцията сокуон историятыгар аан бастаан үрдүкү надзор сокуоннары чолчу толорууу ирдиир дьин өйдөбүлү киллэрэр.

Прокуратура уорганнарын апаратыатын, суоптатын уонна прокуратура уорганнарын сабыдыалын үрдэтэр сыалтан, ССРС Үрдүкү Сэбиэтэ 1946 сыл кулун тутар ыйыгар «ССРС генеральной прокурорун аатын инэрии туһунан» сокуону ылынар.

ССРС бастакы генеральной прокурорунан Константин Петрович Горшенин ананар.

1977 сыллааха ССРС сана конституцията ылылыбытын кэһиннэтэн ССРС прокуратуратын туһунан сокуону ылынарга үлэ сабаламмыта уонна 1979 сыл сэтинньитигэр ССРС Прокуратуратын туһунан сокуон ыпыллар.

ССРС ыһыллыбытын кэһиннэтэн, 1992 сыл тохсунньуугар «Российской Федерация прокуратуратын туһунан»



УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Наследный Совет депутатов муниципального образования «Чурапчинский наслег Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) очередная сессия IV созыва РЕШЕНИЕ № 387 от 29 декабря 2021 г. «О Бюджете муниципального образования «Чурапчинский наслег Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) на 2022 год»

Рассмотрев представленный проект местного бюджета на 2022 год с приложенными к нему документами, и руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетной структуре и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», Уставом МО «Чурапчинский наслег Чурапчинского улуса (района) РС(Якутия)», Положением о бюджетном процессе в МО «Чурапчинский наслег Чурапчинского улуса (района) РС (Я)», Грэнгоном социально-экономического развития МО «Чурапчинский наслег Чурапчинского улуса (района) РС (Я)», Наследный Совет муниципального образования «Чурапчинский наслег Чурапчинского улуса (района) РС (Я)» принял:

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Чурапчинский наслег Чурапчинского улуса (района) РС (Я)

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели местного бюджета на 2022 год: 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 130 928,270 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 37 756,470 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 93 171,8 тыс. рублей в т.ч. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 90 784,0 тыс. руб., субвенциями бюджетам органов публичной власти 1 767,8 тыс. рублей и прочие безвозмездные поступления 800,0 тыс. рублей

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 130 928,270 тыс. рублей

3) Дефицит местного бюджета в сумме 0,0 рублей.

Статья 2. Доходы бюджета МО «Чурапчинский наслег Чурапчинского улуса (района) РС (Я)

1. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2022 г формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными БК РФ, Законом Республики Саха (Якутия) «О бюджетной структуре и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», Законом РС(Я) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Утвердить прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет согласно приложению № 1.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Чурапчинский наслег Чурапчинского улуса (района) РС (Я)

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленных статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям на реализацию муниципальных целевых программ и подпрограмм:

1) на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Целевые статьи расходов местного бюджета на финансирование мероприятий муниципальных программ, подпрограмм и элементы видов расходов местного бюджета утверждаются решением Бюджета МО «Чурапчинский наслег Чурапчинского улуса (района) на 2022 год.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию неопределённых расходов:

1) на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему решению,

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов:

1) на 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему решению,

4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему решению,

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2022 год в сумме 2 350,8 тыс. рублей,

6. Утвердить объем муниципального дорожного фонда:

1) на 2022 год в сумме 19 250,87 тыс. рублей;

Статья 4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что субсидии юридическим лицам

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а также возмещения нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в следующих случаях:

1) реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства;

2) развития малого и среднего предпринимательства.

3. Субсидии предоставляются из местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами МО «Чурапчинский наслег» реализация мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства и в «Стратегический план развития МО «Чурапчинский наслег» до 2030 года, в сфере строительства, архитектуры, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, которые устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий, определяют категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

3. При предоставлении субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований и их уставных (складочных) капиталов, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ и их уставных (складочных) капиталов) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения получателями субсидий условий целей и порядка их предоставления.

Статья 5. Муниципальные преференции

1. Установить, что объем субсидий в 2022 году на сумму 1 200,0 тыс. руб. в том числе:

- ИП Тимофееву Я.А. на возмещение разницы в тарифах по пассажирским перевозкам 800,0 тыс. рублей,

- ИП Сотников В.В. на возмещение убытков коммунальных расходов 400,0 тыс.руб.

Статья 6. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, предоставляются в случаях:

1) реализации творческих проектов по развитию культуры, искусства и сохранению культурных ценностей;

2) развития физической культуры и спорта;

3) поддержки деятельности в сфере молодежной политики;

4) формирования мотивации к здоровому образу жизни;

5) повышения уровня духовной, правовой и экологической культуры населения;

7) реализации инфраструктурных проектов в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Администрации МО «Чурапчинский наслег».

Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреждениями.

3. При предоставлении субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, обязательным условием, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Статья 7. Бюджетные инвестиции

1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств местного бюджета МО «Чурапчинский наслег» осуществляются в соответствии с муниципальной

программой МО «Чурапчинский наслег».

2. Объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства отражаются по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов и по ведомственной структуре расходов местного бюджета

3. 1) на 2022 год согласно приложению Б к настоящему решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета МО «Чурапчинский наслег» в 2022 году

1. Органы местного самоуправления МО «Чурапчинский наслег» вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений бюджетной сферы.

2. В ходе исполнения местного бюджета в 2022 году финансовый отдел МО «Чурапчинский наслег» вправе внести изменения в бюджетную роспись без внесения изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации, а также по иным основаниям при перераспределении бюджетных ассигнований между распорядителями бюджетных средств, связанных с особенностями исполнения местного бюджета на 2022 год, по следующим основаниям:

1) в случае образования в ходе исполнения местного бюджета экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и по кодам операций сектора государственного управления классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

2) для финансового обеспечения непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с решениями главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия) и главы администрации МО «Чурапчинский наслег»;

3) на суммы беспорядочного возмещения либо сокращения в результате контрольных мероприятий, по итогам которых установлены бюджетные нарушения;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на конкурсной основе (грантов) юридическим и физическим лицам, муниципальным учреждениям в области культуры и социально ориентированных некоммерческих организаций;

4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередной финансовый год.

5. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субвенций субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых 15 дней 2022 года.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования

1. Установить, что на 2022 год МО «Чурапчинский наслег» муниципальные заимствования не осуществляются.

Статья 10. Муниципальный внутренний долг, предоставление муниципальных гарантий

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Чурапчинский наслег» на 1 января 2023 года в сумме 15,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям МО «Чурапчинский наслег» на 1 января 2023 года в сумме 15,0 тыс. рублей.

2. Установить, что МО «Чурапчинский наслег» в 2022 году муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 11. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Чурапчинский наслег»:

а) на 2022 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ю.П. Посельский, Председатель наследного Совета МО «Чурапчинский наслег» Чурапчинского улуса (района) РС(Я), В.Д. Сивцев, Глава МО «Чурапчинский наслег» Чурапчинского улуса (района) РС(Я).

Table with columns: КБК, Вид дохода, Сумма. Rows include categories like 'Всего доходов', 'Налоговые доходы', 'Доходы от уплаты налогов на имущество физических лиц', etc.

Table with columns: Вид расхода, Сумма. Rows include 'Всего базовых расходов', 'Всего дотаций', 'Всего субсидий', 'Выполнение отдельных поручений', etc.

Table with columns: Функциональное назначение, Вид расхода, Коды, Сумма. Rows include 'Функционирование бюджета', 'Непрограммные расходы', 'Программные расходы', etc.

УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Main budget table with columns for department, program, activity, and financial indicators. Includes sub-tables for 'Примечание 4' and 'Примечание 5'.

— УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ —

Расходы в области спорта и физической культуры	510	11	01	99	5	00	0101	4	000	27 435,100
Муниципальный фонд оплаты труда и страховых взносов	510	11	01	99	5	00	0101	4	111	4 673,50
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	510	11	01	99	5	00	0101	4	112	200,00
Расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) учреждений	510	11	01	99	5	00	0101	4	119	1 411,50
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	510	11	01	99	5	00	0101	4	243	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных образований	510	11	01	99	5	00	0101	4	244	1 000,00
Закупка энергетических ресурсов	510	11	01	99	5	00	0101	4	247	0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	510	11	01	99	5	00	0101	4	414	20 000,00
Плата налога на имущество организаций и земельного налога	510	11	01	99	5	00	0101	4	551	50,00
Плата прочих налогов, сборов и иных платежей	510	11	01	99	5	00	0101	4	852	100,00
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	510	11	01	15	2	00	1001	0	000	1 250,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных образований	510	11	01	15	2	00	1001	0	244	1 250,00
МБУ «Культурный центр «Англан» МО «Чурапчинский наслег»										27 678,500
КУЛЬТУРА КИНОМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	510	08	00	00	0	0	0000	0	000	27 678,500
Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012-2019 годы	510	08	01	10	0	0	0000	0	000	27 678,500
Организация культурно-досуговой деятельности	510	08	01	10	2	0	0000	0	000	27 678,500
Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности	510	08	01	10	2	0	2200	0	000	27 678,500
Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений	510	08	01	10	2	0	2200	1	000	27 678,500
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	510	08	01	10	2	00	2200	1	511	27 678,500

к решению №387 от 29.12.2021 года очередной сессии IV созыва Наслегного Совета депутатов МО «Чурапчинский наслег»										
Объем инвестиционным расходам бюджета МО «Чурапчинский наслег» на 2022 год										
Наименование	Раздел	Подраздел	Муниципальная программа	Подпрограмма	Основная мероприятие	Направление расходов	КВР	Сумма, руб.		
ВСЕГО								27 678,500		
по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных в частности регулирования численности и содержания домашних животных	04	05	00	0	00	0335	0	000	500,000	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	04	05	99	0	00	0335	0	414	500,00	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	18	0	00	1001	0	000	3 000,000	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	04	09	18	0	00	1001	0	414	3 000,00	
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)	05	03	00	0	00	0265	0	000	1 200,000	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	05	03	00	0	00	0265	0	414	1 200,000	
Расходы благоустройству	06	03	99	0	00	0101	1	000	6 150,000	
бюджетные инвестиции в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	06	03	99	0	00	0101	1	413	5 000,00	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	06	03	99	0	00	0101	1	414	1 150,00	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	00	0	00	0000	000	000	20 000,00	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	11	01	99	0	00	0101	4	414	20 000,00	

к решению № 387 от 29.12.2021 года очередной сессии IV созыва Наслегного Совета депутатов МО «Чурапчинский наслег»		
Источники финансирования дефицита Бюджета		
Объем поступления доходов бюджета МО «Чурапчинский наслег» на 2022 год		
	Источники финансирования дефицита, всего	0,000
1	Муниципальные ценные бумаги	0,0
1.1	привлечение основного долга	
1.2	погашение основного долга	
2	Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0
2.1	привлечение основного долга	
2.2	погашение основного долга	0,0
3	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов	0,0
3.1	привлечение основного долга	
3.2	погашение основного долга	0,0
4	Изменение остатков средств бюджета	0,00
4.1	увеличение остатков средств бюджета	-130 928,27
4.2	уменьшение остатков средств бюджета	130 928,27
5	Иные источники внутреннего финансирования дефицита, в том числе:	0,0
5.1	Акции и иные формы участия в капитале в муниципальной собственности	0,0
5.1.1	поступления от продажи акций	
5.1.2	приобретение акций	
5.2	Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности	0,0
5.2.1	поступления от продажи земельных участков	
5.2.2	приобретение земельных участков	
5.3	Исполнение муниципальных гарантий	
5.4	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	0,0
5.4.1	погашение (возврат) бюджетных кредитов	0,0
5.4.2	предоставление бюджетных кредитов	0,0
5.5	Прочие источники внутреннего финансирования дефицита	0,0
5.5.1	погашение задолженности	

— СОЦИАЛЬНОЙ ГААСТААҔЫН —

300 дьизэ учаастагар гаас ситимэ тиэрдиллиэ



Өрөспүүбүлүкэбитигэр стратегической суопталаах хампаанньалартан биридэстэрэ «Сахатранснефтегаз» АУо быйыл дойду үрдүнэн социальной гаастааҕыны олоҕо киллэриигэ Саха сиригэр сүрүн операторуна буолбута. Хампаанньа испислиистэрэ бэрт кылгас кэм иһигэр 2030 сылга дизри нэһилиэнньэлээх пууннары гааһынан хааччыйыы иннинэҕи дизри эргийиэннээҕи бырагырааманы онорбуттарын СӨ Бырабыыталыстыбата бигэргэпитэ.

Ил Дархан Айсен Николаев быһаччы өйөбүлүнэн өрөспүүбүлүкэ бүддьүөтүттэн социальной гаастааҕын бырагырааматын олоҕо киллэриигэ 710 мелүүөн солкуобай көрүллэрэ былаанна кириэ. Бу сыл бүтөрүгүгү барыта 300 дьизэ учаастагар дизри гаас ситимэ тиэрдиллиэ. Тустаах бырагырааманан сүрүн үлэ эһиил ыйтыллыа. Ол курдук, билинни быһаарыынан 2781 учаастакка дизри гаас ситимин тиэрдиллиэхтээх. Онон сибээстэн, кэлэр сыл «Сахатранснефтегаз»

хампаанньага социальной гаастааҕын сылынан буолар. Бу тэрээһин сүрүн сыала-соруга чопчу биллэр, уһун уонна тымныы кыһыннаах Саха сиригэр дьон олоһор усулуобуйатын тупсарыы, чөлүктээти буолар. Гаас ситимин учаастакка дизри тиэрдиигэ олохтоохтор ороскуоту көрсүбэттарин хааччыйыыга болҕомто ууруллар. Манан ситэтэрэн, нэһилиэнньэ учаастактарыгар дьизэ-уот тутталларыгар улахан төһүү күүһүнэн буолара саарбахтаммат. Социальной гаастааҕын бырагырааматыгар сайаапкалары улуустаабы эксплуатационнай учаастагын контуораларыгар, манан тэнэ SG.AOSTNG.RU сайт нөүгө эмиэ туталлар. Сайаапканы биэрэргэ олоһор дьизэ уонна учаастакка бас билии бырааба баар буолара булгуччулаах. Сигилии ханнык докумуон эбии ирдэнэрин, олоһор нэһилиэнньэлээх пууннары гаастааҕын үлэтэ былааннамыт бэрээдэгэ, кыраалыга, онтон да атын туһалаах иһитиннэриилэри SG.AOSTNG.RU саайтка кириэн булуоха сөп. Онтон ыйытылардаах буоллахына, бу сайтка кириэн тустаах испислиини кытары кэпсэтиэххин сөп, ол эмиэ олус судургу, сайт сүрүн сирэйигэр кэмбизэр ойуутун баттаан, ыйытыгытын хаалларан, түргэнник элпизт ылыаххын сөп.

«Сахатранснефтегаз» АО пресс-сулууспата.

МАХТАНАБЫТ

Тапталлаах бииргэ төрөөбүт эдьийбит, Булүү куоратын олохтооһо, үлэ бэтэрээнэ, 4 оҕо күн күбэй ийэтэ, үс сиэн эйэбэс эбэтэ Афанасьева Варварва Владимировна, бииргэ төрөөбүт саамай кыра, тапталлаах бырааппыт, Дьокуускай куорат олохтооһо Новгородов Гай Владимирович, күн күбэй ийэбит, Герой Ийэ, үлэ бэтэрээнэ, сэрии сылларын оҕото, Кытаанах нэһилиэгин «Ытык кырдьаҕаһа» бэлиэ хаһаайына Новгородова Елизавета Семеновна бу дьыл, тохсуньу 1-2 күннэригэр олус хомолтолоохтук, соһуччу олохтон туораатылар...

Бу — биһиги аймакха тугунан да кэмнэмэт ыар аһыы... Онуоха ыарахан күннэригэр културбаммытын тэннэ үлэстиибит, куус-көмө, өйөбүл буолбут биһиги биир дойдулаахтарбытыгар, ыраах, чугас аймахтарбытыгар, ыкса ыалларбытыгар, олохтоох дьаһалтаҕа, В.С. Яковлева-Далан аатынан оскуола-саад, А.Н. Нелунова аатынан врачэбнай амбулатория, Кытаанахтаабы дьизэ-уот коммунальной хаһаайыстыба кэлэктииптэригэр, Кытаанахтаабы «Түһүлгэ» сынныалан киин үлэһиттэригэр, улууспут нэһиликтэрин социальной үлэһиттэригэр, бэтэрээннэригэр, «Саһарба» түөлбө олохтоохторугар, «Уйгу» (ИП Дьячковская М.И.), «УАси» (Пономарева А.С. Н.Н.) чааһынай маҕаһыныннарга, бары бииргэ үөрэммит оболорбутугар, ЯНИИТ кэлэктиибигэр, В.Н. Мигалкин аатынан Чаран (Уус Алдан улууһа) орто оскуолатын кэлэктиибигэр, чугас дьүүгэлэрбитигэр «Тобус томтор», Дьокуускай куораттаабы «Айан» кафе, Бороҕоннооһу «Быйан» кафе кэлэктииптэригэр, Степан Аржаков аатынан Булүүтээҕи оҕо дьизитин уонна Булүүтээҕи РЭС үлэһиттэригэр, түүннэри-күнүстэри сүүрбүт — көппүт дьоммутугар муһура суох дириг махталбытын тиэрдибит. Күндү дьоммутугар эйэлээх олоһу, этэннэ буолууну баҕарабыт!

Кытаанах нэһилиэгиттэн Новгородовтар дьизэ кэргэттэрэ.

Эбэрдэлиибит!



Дирин орто оскуолатын 1975 сыллаахха бүтэрбиллит номнуо үйэ аһаара кэм чухалгаата. Күннү элээннэ олордобуна, күн-дьыл түргэнник да элээннэн аһаар эбит. Оччолорго 50-ча оҕо кургуумунан олох кизик суолугар үктэнэн тарбастылыыт абыллар эрэ сылларга кыраа курдук. Бу олорон санааҕа, олоҕу халтай олорботох эбиллит: үөрэх да арааһын баһылаан, үлэ элээннэн-үгүлүн үлэлээн, бары кэрээтэ "Үлэ бэтэрээне" буолан, дьолун саастыгыгар тилиэн кэлибит. Биллибэ бэйэбит хас да бүк эбиллэн, уһаан-тэнийэн, сирдээҕи олоҕо кэлбит иэспитин төлөптүбүт билр кыахтанныбыт.

Биһирэ үөрэммит, үлэлэббит, алтыһан аастыт дьонун ортоугар хайаан да улуска, өрөспүүбүлүкэҕэ тилиэ биллэр-көстөр, тумус туттар дьонноох буолабын. Ол курдук, биһиги истин доҕорбуту, аллар атаспыттын, күндү биһирэ үөрэммит доҕорбутун-атаспыттын **ГАВРИЛ ФЕДОРОВИЧНОХТУНСКАЙЫ** улуска, өрөспүүбүлүкэҕэ кизик биллэтэр. Күннү бэйыл тохсунньу 4 күнүгэр өрөгөйдөөх 65 сааһын томточчу тусупта.

Гаврил —иллээх дьыз кэргэн Аҕата, ытыктанар кэлиэҕэ, ирдэбиллээх педагог-туриһээр. Күннү оскуолаҕа үөрэммит сылларыттан олус эппизтинэспээҕин, түмэр, салайар доҕурдаабын, элпит тылыгар турарын уонна дьулурдаабын биһирэ үөрэммит доҕорторо бэлэтиибит, ити хааныстыбалара олоҕун суолугар суолдьут сулус буолбуттара: "эн-мин" дэһэн эгээрдэһэн, элээннэн аастыт оҕо саас кэрээ саастарбыт, эдэр саас эрчимнээх кэмнэрэ - пионерия, комсомол эрэллээх доҕоро ол сабалтан илээн-сабалаан, тэрийэн, биһигини түмэн илдьэ сылдьыбытын курдук, доҕорбут барахсан билигин да мэлдьи аттыбытыгар сылдьан көмө-тирэх буолар.

Биһирэ сырдьык өйдөбүл буолан хаалпаҕа: пионерский сбордар, оскуолаҕа тэрлилэр үгүстэрэҕинэр, улус орто саалаттан арахпат көрдөөх да, сыраалаах да күннэр. Ганя үгүс саната суох, оччоттон дьолун, кыһамнылаах, үрдүк дьыспитин илээтэх, поп-бааччы үөрэнээччи этэ. Билигин да биһигини түмэ, салайа сылдьааччыбыт, кизик туттар киһибит — күннү. Ганяны өрөспүүбүлүкэҕэ билбэт киһи абылбаа буолуо — сүүрүүкү сэргээччилэр үгүс улахан таһымнаах күрэхтэһиллэрэ: "Сүүрэр суолга Гаврил Нохтунский!" диян элбэхтик истэн кэллэхтэрэ. Күннү — сылайбат сындааһыннаах, элэбэт эрчимнээх марафонец буолар. Сүүрэр суолга тэллит атаһын кубулуйупка, бизтээк инники тахсыталаан, дьонугар сэргээтигэр ата-ахсаана биллибэт кыаһы өрөгөйдүн бэлэхтээтэ. Күн бүгүһүгэ дьирэ барыбыт туһугар долгуһа-кыһана, көрө-истэ, үтүө тылынан, сылаас сыйһанынан, тус көмөтүнэн өйүү сылдьар. "Биһирэ үөрэммиттэригэр — биһирэ төрөөбүттэригэр" диян нуруот мээһэҕэ элээтэх тыллары биһиги Ганябыт үтүө холобуругар, истин сыйһаныгар дьэҕиктэтик көрөбүт, кизик туттабыт.

Ытыктыыр биһирэ үөрэммит доҕорбут, лидербит, выгүспүт күннү туттууга Гаврил Федорович!

Эйэҕэ Үбүлүүдээх күннүнэн истин-иһирэх тылынан эбэрдэбитин тизрдэбит. Олоҕун доҕоро Вера Алексеевна, оҕолорун-сизнэригэр истин тапталларыгар куустаран, ил-эйэ уйаланын, байылыат, талым, уһун дьоллоох олохтонун!

Олоҕун сарданалаах аартыга сырдьыкка-кэрээ үгүһа турдун, кэнчээри ыһыттарыг ыһырдара кыаһы, өрөгөй үктэлин дабыла турдуннар, олохтор көрсөр атас дьонун үтүө арыс буоллуннар!

Дирин орто оскуолатын 1975 сылга биһирэ үөрэнэн бүтэрбит доҕотторун — 19 выпуск.

«ОФСЕТ» РЕКЛАМНОЙ-БЭЧЭЭТТИР КИИН

БОЛҔОЙУН!

Олунньу ыйга кумааһы сыаната үрдүүрүнэн сибээстээн Тохсунньу 10-28 күннэригэр чэпчэти биллэрэбит! Тизтэийн!

-15% чэпчэти

Билсэр нүөмэригит: +7 (984) 114-92-21 36-92-91 sales@ofset.pro

Мугудай нэһилиэтин кырдьаас олохтооҕо, үлэ, улус орто бэтэрээне, Бочуот знага уордьан кавалера, Чурапчы улуусун, Мугудай нэһилиэтин бочуоттаах олохтооҕо **ПЕРМЯКОВ Николай Дмитриевич** бу дьыл тохсунньу 13 күнүгэр уһун ыарахан ыарыһтан, 85 сааһыгар олохтон туораабытын диринник курутууан туран билэр дьонугар иһитинэрэбит. **Оҕолоро, сизнэрэ, хос сизнэрэ.**

Чурапчы нэһилиэтин олохтооҕо, убаастыыр күндү дьүөгэлэрэ **ПРОТОДЬЯКОНОВА Екатерина Ивановна** бу дьыл тохсунньу 11 күнүгэр уһун ыарахан ыарыһтан олохтон туораабытынан оҕолоругар Романна, Ленаҕа, кийиитигэр Дусяҕа, күтүөтүгэр Алексейга, сизнэригэр, аймахтарыгар дирин кутурбаммытын тизрдэбит. **Өр сылларга биһирэ алтыспыт дьүөгэлэрэ Нина, Елена, Любовь, Матрена, Евдокия.** Кутурбаммытын тизрдэллэр: Күндү биһирэ алтыспыт, үөрэммит дьүөгэлэрэ, күн-күбэй ийэ, айбэс эбээ, үлэ бэтэрээне Протодьяконова Екатерина Ивановна олохтон туораабытынан уолугар Романна, кыыһыгар Ленаҕа, кинилэр дьыз кэргэттэригэр Дирин орто оскуолатын 1969 сыллаахха биһирэ бүтэрбит доҕотторо. Тапталлаах ийэтэ, Росгострахование сулууспатын бэтэрээне Протодьяконова Екатерина Ивановна олохтон туораабытынан күндү кийиитигэр, санаспыттар Лена Васильевна Местниковаҕа, бары аймахтарыгар, оҕолоругар, сизнэригэр Местникова Мотрена Титовна, оҕолоро Местниковтар, Брызгаловтар, Сивцевтар.

Чурапчытан төрүттээх Дьокуускай куорат олохтооҕо, ХИФУ доцена, технический наука хандьыдаата **СЛЕПЦОВА (Петрова) Сардана Афанасьевна** соһумардык, хомолтоолоохтук олохтон туораабытынан, аҕатыгар Афанасий Петровичка, здыийигэр Саргылана Афанасьевнаҕа, оҕолоругар Кимнэ, Данилга, бары аймахтарыгар дирин кутурбаммытын тизрдэбит. **ЧРССШИОР кэлэктибэ, профкома, төрөппүт кэммитизтэ.**

Болугур нэһилиэтин Бочуоттаах олохтооҕо, Саха Өрөспүүбүлүкэтин тыа хаһаайыстыбатыгар үтүөлээх үлэһитэ, үлэ бэтэрээне **ЕФИМОВ Афанасий Петрович** бу дьыл, тохсунньу 6 күнүгэр уһун ыарахан ыарыһтан 85 сааһыгар олохтон туораабытынан, тапталлаах оҕолоругар Еадония Афанасьевнаҕа, Наталия Афанасьевнаҕа, Надежда Афанасьевнаҕа, Янгард Афанасьевичка, кинилэр дьыз кэргэттэригэр, чугас аймахтарыгар, биһирэ үөскээбит, үөрэммит доҕотторугар, биһирэ алтыспыт, үлэлээн аастыт дьонугар, түөлбэтин ыалларыгар, Болугур нэһилиэтин дьонугар-сэргэтигэр дирин кутурбаммытын тизрдэбит. **Болугур нэһилиэтин дьаһалтата, пенсионердарын сойууһа.**

Тапталлаах кэргэним, аҕабыт, эһэбит, Холтобо нэһилиэтин олохтооҕо, үлэ бэтэрээне, өр сылларга Эрилик Эристиин аатынан соҕхуоска суспардаабыт **МАТВЕЕВ Александр Дмитриевич** бу дьыл тохсунньу 10 күнүгэр ыарахан ыарыһтан олохтон туораабытын диринник курутууан туран биллэрэбит. **Кэргэнэ, оҕолоро, сизнэрэ.**

Кутурбаммытын тизрдэллэр: Холтобо нэһилиэтин олохтооҕо, Эрилик Эристиин аатынан соҕхуос социалистической куоталаһытын 5 төгүллээх чөмпүүһүнэ, ССРС нуруот хаһаайыстыбатын сайдыытыгар үтүөлэрин иһин ССРС ВДНХ кэммитэтин баруонса уонна В.И.Ленин 100 сааһынан мэтээллэрдээх, ССРС тыа хаһаайыстыбатын Бочуоттаах наҕараадалаах, СӨ автомобильнай тырааныспарын Бочуоттаах үлэһитэ, механизатор, оскуолаҕа биһирэ үөрэммит үтүө доҕордо Матвеев Александр Дмитриевич ыарахан ыарыһтан олохтон туораабытынан, доруобуһа харьстабылын бэтэрээнигэр, кэргэнигэр Анна Ивановнаҕа, оҕолоругар Павел Александровичка, Надежда Александровнаҕа, Акулина Александровнаҕа, быраатыгар Анатолий Дмитриевичка, кийиитигэр Мария Дмитриевнаҕа, бары аймахтарыгар, чугас дьонугар 1972 сыллаахха Дирин орто оскуолатын биһирэ үөрэнэн бүтэрбит доҕотторо. Эрилик Эристиин аатынан соҕхуоска биһирэ үлэлэбит табаарыстара, суоллар Матвеев Александр Дмитриевич ыарахан ыалдын олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Анна Ивановнаҕа, уолугар, кыргыттарыгар, сизнэригэр, бары аймахтарыгар И.Д. Васильев, И.Н. Яковлев, Н.К. Аргунов, С.Т. Сокольников, А.Д. Эверстов, А.И. Иванов, Ю.И. Румянцев, А.А. Посельский, С.И. Карпов, Н.С. Григорьев, И.А. Филипов. Холтобо нэһилиэтин олохтооҕо, күтүөттэрэ Матвеев Александр Дмитриевич ыарахан ыалдын олохтон туораабытынан, здыийдэригэр Анна Ивановнаҕа, оҕолоругар, сизнэригэр Федосеевтар, Яковлевтар, Гоголевтар, Нестеревтар.

БИЛЛЭРИИ / ОБЪЯВЛЕНИЕ

Геннадий Давыдович Сивцев аатыгар бэрллибит байыаннай биллэт уонна ЧГИФКСИ-ни бүтэрбитин туһунуу диплом сүппүттэринэн, дьык суоһунан аабыллар.

Тапталлаах убайа **МИХАЙЛОВ Алексей Васильевич** олохтон туораабытынан, Чурапчытаагы "Чуораанчык" уһууаан үлэһитигэр Моника Васильевна Петроваҕа дирин кутурбаммытын тизрдэбит. "Чуораанчык" уһууаан кэлэктибэ, улуустаагы үөрэх управлениета, идэлээх сойуустарын кэммитизтэ.

Ытыктабыллаах кырдьаас таайыт, Кылааннах нэһилиэтин олохтооҕо, үлэ бэтэрээне **БОРИСОВ Григорий Трофимович** ыарахан ыалдын олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Христина Ивановнаҕа, оҕолоругар, сизнэригэр, аймахтарыгар дирин кутурбаммытын тизрдэбит. **Чурапчытан, Төлөйтөн Смирниковтар.**



Ген. дириниктэр - Н.М. СТРУЧКОВА, Г.д. эрдээктэр - Л.В. ГОРОХОВА, Шеф-эрдээктэр - Е.Г. МАКАРИНСКАЯ, 1-кы категориялаах эрдээктэр - А.Н. ЗАХАРОВА, 2-с категориялаах эрдээктэр - А.М. СЛЕПЦОВ, Кэрэспэдиэннэр - М.В. ПЕТРОВА, С.А. ЖЕНДРИНСКЭЙ, Худ. эрдээктэр - Л.К. ПОЛОВА, Бэчээттигэр - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.

Төрийөн таһаараччылар: СӨ Ырааһылыгыстыта, Саха Өрөспүүбүлүкэтин "Сахабачат" Сударыстыбанай автономнай тэриэтэ 677000, Дьокуускай к. Ордоннидэе уул. 31, 124 к/б, тел/факс: (4112) 34-39-17 e-mail: sakhabachat@mail.ru, Россияй Федерация Россиянадар СӨ саламаттар 2020 с. бэс ыйын 3 күнүгэр регистрация теммэл нүөмэрэ — ПИ №ТУ14-00559.

Эрдээккэ адырыһа: 678670, Чурапчы сал., Карл Маркс уул., 28 "а", Төлөпүүнэрбит: эрдээктэр — 41-332, эрдээктэр — 41-265, E-mail: sanaloh@mail.ru, сайт: sanaloh.ru, Instagram: @sanaloh

Бичиээк сааһа: № 1 (11827) Кээмийэ: 3 бэч. лийэ Ахсаана 1200, Хаһыат сыаната: 20 Аһаар ортоҕо аһаар сааһа редакция илэһиттэригэр лийэ сааһа "ортоҕо" буаһытыгар Сүрүөх ийэһиттэр аһаар кырдьааскаларын эр илэһиттэригэр аһаар нүөс бичиээк сүрүөх.

Хаһыат бэчээкэ бэрллитэр графика: 16 x 00 м. Бэчээкэ бэрллитинэ: 16 x 00 м. "Сахабачат" автономнай тэриэтэ "Саһа олох" хаһыат эрдээккэтигэр 13.01.2022 с. офсетка бачаттанна. Типография адырыһа: 678670, Чурапчы сал., Карл Маркс уул., 28 "а", Индекс: ПИ864, Хаһыат надыага бичиээк бэчээккэ таһар.